



7/22
Union College.

R.O. Box 3541, Johannesburg

independ

4/3 2.8

K32/22

Ref. No

Name *Bailey Mogorosi*

Address *1367 Hamilton Road*

Bath location *Bloemfontein*

Subject *Zantu History*

Lecture No.

s. 226 Bathlapping history and other data

D 10.1.39

pp. 1-2

Bathlapping

Polelo ea ga Mmuhela oa Motlhaping a re: ~~hoo ke~~
 Motlhaping tota, mme qape ke oa losika ja ga
 Galeshebe kgosi ea Bathlapping. Rre epleng K blosa
 o bofelo ke ntoeng ea Dithakong le rragoe
 Monchonyane. Ka nako eeo kene ke le mogolo me
 dilo di le di nti ke di bonye, Rona ka re ne re
 le basimane ka bo, re sia ka dikgomo re tsoa
 hoo nokeng e, tshetla. Me erile re sa nti re
 kgotsoa dikgomo re utloa marumo a ditlholo
 tsa Maburu a na ~~ja ka~~ ikete ke sehoko mo
 go ~~roma~~ me re batla dikgomo ra sia. Erile ha
 ntoa e sena go halala me Maburu a gaele dilo
 tsa Bathlapping ra boea ra tla Griqualand.
 Erile ha re sale batho ba la ntiha, ra bo re na
 le melao, legone Bathlapping bare ba na le melao
 e e sa tlaloeng ke ope da bona kgotsoa baagi ba
 motse. Gone gale mahatla afe mantsoe no nokeng
 e tshetla. Gone gale Bathlapping ba ga Madi, oo
 Tlholoana. Barolong ba ga Modimengane a kgong
 le ba Maqoo-oo, Tata le rralo mogolo Gopanyane
 ne, ka nako eeo ke morago ga ntoa ea ga Kra-Galaa
 e kane e le ka 1887. Rene re le badimedi me
 melao ea bo, rra rra re sa e dirisa. Metsa ene
 e agora ka dikgotlhoane tsa ditlupa tsa
 matlhap le masha, me go hapisa ka kgobata ea metswe
 ea masha. Tiro ea go aga matlo e ne e dirwa ke basadi
 me ba litse ba bangoe ba agileng le bone gore ba
 tle go fa thusa. Tlo e ne e tshetla ka bofang kgotsoa
 lotlhana je le tshetlaeng. Thulelo ea bofang e ne e

language
was

sections

226

2*

2



Union College.

Ref. No.....

P.O. Box 3541, Johannesburg

Name

K32 / 22 Address

Subject

Lecture No. 2

SCRIPT PAPER

Date

General, all several
subject

diraa ke basadi me la dirife lojalaa, go thabiloe pudi
 ea tona gotloe budi ke e e tlhomolang diloka.
 Motse oa Betsana, eleng bathaping o ne sa agioe pela,
 gono go thapisa ngaha gore 'e tle go raea motheo
 oa ntlo. ngaha seo e ne itla ka dingha tsa
 dikgo le tsa dipholo-holo di tletse ditlhare
 tse di kopantseng le mahura a abatana le
 tse dingae. Nne a tlhame dimapo a di tshastse
 moro. Jaanong a kopu kgomo ea naka pedi.
 Nne mola e ne a sa itse go tsame ka lolinyana
 joo gagae mo motšing, gonne ha sa itse ha go
 railae otle ema bilana a sa tsipinyege. Me ha
 o mmuisa o taa gololega. Bathaping hane la
 sa se dilo tsothe se bana. E ne e re ha go thabiloe
 kgomo, e tlhabeleoe hoo saheng ke fanna hela. 'Me la
 e hui ba ntse letlalo ha metshe. E ne e diraa
 selala, e ke nama ea tlele le namanyana ea ea ha
 mmotung, e e tlaa seang ke banna-lagole le basadi-
 lagole hela. Ba apaa manyetana hoo saheng a joo
 ke banna hela. Manyetana ke nama ea mopotla
 oa dingha. Dijō tsa tsa basimane e le motsadishō.
 motsadishō ke ntshotoane le pelo me la di apela
 hoo saheng la bita basimane la langae la
 metre e mengae me la tle go kgōba ha se bothe
 Ngati ke dijō tsa basadi hela. Ea ke ha banna la
 sene go ja manyetana bare; Rea itumela borra, a di
 shoe di re robō-robō tsa ora semeng-meng. Nne
 la nne la motse bare; Re ha itumela gase tsa rona,
 e ^{nonate} e shule ke e tshela e botlhoko.

end s 226